



Чуралчыға күн тахсар !

САИТЫ ОАОХ

Чуралчы улууңун ханыата
ХАНЫАТ 1931 СЫЛ АЛТЫННЫ 15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

12+

2015 сүй
Балабан
ыйын
3
КҮНЭ
ЧЭППИЭР
№90
(11100)

Enseigno

Улуска – бү күннэрээ

БИЛИКҮНЭ – УМНУЛУБАТ БЫРААНЫНЬ

Чурагын улуутун бир саамай жөн костүүтөк.П.Е. Барахсанын атынан күпүүра-сыннынг павржыгар улус кишинеңи бары осууслашар үөрөгөчиндер сана үөрхүдүлүн уруухожаңынтыгыар мұфтуннушар.Эзэржылтыны улуус баялыға А.Т. Ноговицын, ОЭ аның зәйтүнгер көнкрайт сиимин салайбыы государственин көмүлигин борсодасатын А.И. Попов, изигизж баялыға С.А. Сарғылдаш этилер.Улуустаңы үөрөх управленистин начынынга Т.В. Пакова: "Өрестүлүлүү үөрөжүн тиңиз үөрөгөчиндергэй вай-санад, сирор-майты, сишли, эт-хаш опшын тәжірик сыйлашырынан жаңа береге. Оңтүстү 2014



бarys ettyunon temiz saydarlyqar komissiener suistalmaq," - diyon etz.

Байыл улуус үрдүнэн 306 үзүрпээччи уорх дылыны түмүкшебиттегиң улакан аапаршара үрдүк усна орто аапал уорх қыншарыгы туттарсан кириббиттэр. Киннитэр эмиз бу күн, оскууга үердөоччүүчүрүнин тэнэ устуулыон үрдүк аапал ышинар, уорх дылыныгар укеминдер. Оскуулсаа инэриммит билүүнүрүн, үерүүхөсүрүн салттыы сайнанаар, аапал идкүнх киши, дойёуга боржимиттээж траєцдани бынтыялан сиен-хогон тахсаларыгыр умтуулубат дэснүү юм чүннүү.

Библия күнүңөр сөз түбөнинөрдү, Бүгүн Россиянында “олоо-оюлупшысук буалуутортуорыг” уруса ыйтылып да Отуула улуслашынан кийин бальына (кыспыраас А.И. Коркин), Чуралчыланы 38-с Мэдэх уогтан бальыныр эт-реэг (ицн. П.П. Макаров), улуслашын ис дынага отдельни (ицн. К.Л. Андресс) уонна ОБЖ предметин учуннапара уттараан сүйнүүн, олоо союнур ыкмалаш быннымайтын тирэлжүүн, сеншөөн сүйн быйнарынынтын түшнэр-га практика хайысатыгар уруоктары тэрбийштер. Теориянан төнүнен төнө битечтэрин түргутан, уопсай ыйтыштары, субъект-амасы биеңдилер. Манина улус инициази бересек окуулалар уорокчичистең кыттындар. Манында, 5 стансиянда арасан, чүрүк ыйтылыштыгар солдоох усулу-

Күндең көзөөчөлөр, үчүнүгүштер, тереппүттер! Энис



Үүммүт сана үөрөк дылдыгар чиг билини, үөрэлс; үөзү сийингириң, сана үөрөтүрөң таңдар көзбүлгүлүр, алар талаантың дьобуруг айылан, бары отпунон дялгизэр сийиңгельдер экинчек чиче азыркытуу базареб-ди.

Семен ЖЕНДРИНСКОЙ,
Анна ЗАХАРОВА

ҮЙЭЛЭРГЭ СҮГҮРҮЙҮӨБҮН!



Балаңан ыйын 2 күн, иккис Аан дойду сэрингэ түмүктээмшиг күнүпэн билээр. Илгээх-эйзэх олох саџаламмыга. Бу барыга сэрии тоюу-онуттар къяа хааниарын харыстаабакка эй, дъол иниши кириешибит бинигти буойн саллааттарбыг, туюхха даҗаны тэнцэммэ, туюхха да холоммот хорсун быйнылара. Бүгүн эрэ буолбакка, үгүс үйзлэр тухары кинилэр ааттара загтана туроуба, кинилэр хорсун быйнылара

Сэбзэтин бэрэсэдээгээзээ Я.П. Оконешников, Аба дойнду Улув сэргийн төслийн замаархтара И.М. Павлов, П.Т. Карсанасаа, Н.Н. Филиппов.

Маны тэнгэ, Кызылдын 70 салтагдаа
анаан, Чурапчы изнилиэгин Ыны
сүбтэй тууроосуутунаан, Василий
Николаевич Дьячковская
бырайыагынан, дирижник убаастыны
дьоммутун С.К. Макаров, С.Д.
Флехонтов, Г.Д. Протольяконо
ааттарын үйэтигэр сыйлаах “Албан аа

холобург

Кынайыны унансыбыт биир дойдудаахтарбы-тыгар махтанан, кинилэр хорсун бышыларыгар, м о д у н санааларыгар сүгүрүйэн туралы, Кытайлы пааматыни магар тыйннаах сибекки уонна венок уурдулар: улуус депутаттарын

создаётся Я.П.
пойду Уллуу сэргин-
и И.М. Павлов, П.Т.
лизлов.
шайын 70 салыгар
изэнлигэгийн Ытых
утуунан, Василий
Дьячковской
лингник убаштыр
Макаров, С.Д.
Протольяконов
ыалдаах "Албан ааг

ыллыгын" аныштыга буолла. Маныха Чурагчы изи илизги и дыңалтата Кыйыны 70 салын чэрчилиң, 5 сыгылаах программаны ылыммайта. Бу ылышка улуспүт бары бубун саллааттарбыт айттара киризээ. "Албан зат ылышга" көнбәркеси ычмат, үүнэр колуонд кыайызыны унаисыбыт дөймүтүн билүүнүр-кордуун үзүрттүнүр, кийилэр айттара ер биниги суреклигизер баар буюлунадиз оногудаарын биңгигүйдүүбүт.

Барельефтары ашар чыс: улуттук мунинъянын бэрэссыдээтийн Я.П. Оконешниковка, Чурапчы нэхниэгийн баанынагар С.А. Саргылаенка, көнөрүүлүү кыптылалааџар, РСФСР култууратын туйзунагар, Чурапчы, Сылва нэхниэкэтгэрийн бочууттаах олохтоосоо В.Н. Дьячковскойга тигистэ.



"Бар дьоммут иннигэр, улууспут, вреспүүбүлүкөйт бөбөргүүрүтээр, чэлгийэ сайдарыгар, күүспүт-усхпүт, билинбит-коруубут тийэрнэн, туруулан үзэлиэхийт-хамсыахыл, энги сииз слорботох олоххугун слоруухпүт, " — дээн осцуулаа үүрэнэччиэрэ, ыччагтар сэрий, тыйш болгэрээнээрин иннигэр мэктээ тышарын бээрдлийр.

С ЖЕНДРИНСКИЙ

ҮҮТ, ЭТ КҮНҮГҮ СЫНАТА БЫНДАЙ ВА!

Атырдах ыйни 31 күнүгөр “Чурапчы” кооператив бырабылышанын мунисиба буюла. Оноо сүрүннээн үүт, эт тутулар күнүнү сыйналара бынаарылмына. Бырабылышаны чилининэрийн авајас дүүллэхийнлэрийн түмүгэр олор манийк одохгониудар.

Балдаан ыйын 1 күнүттэн Сана дылга дизи, ол эбтээр **4 ый устата баанынай**, чаанынай дин араарбакка, киилэ үүт тутуллар сыванат **40 солкуобайынан** биңгылынна. Саннатан этхээ, сайнгыгты ыйдарга киилэ үүт **36 солкуобайга** тутуллара. Арай 50 ыашныктган элбэх ынахтаах, дойкалаах, охладителлаах сайнлыктарга **40 солкуобайынан** төлөммүүтэй. Маны таңынан, үүт сөбүтүүпкетын билаанын толорор ииниттэн ишнийликтэргэ ыйга кооперативтан 15 тыңынча солкуобай хамнааны төлеөн, бостуктарты тутарга уонна ынаңы ыабакка, ныирэйдэри ыйтан кэбинэри утары күүстээх бийдөр үзни ынтарга этишинэ.

Эти тутууга быйыл манык уларыйызы киирбите. Урукку сымшарга сүйөнүү буюунаңа киллэрэн өлөрөн баран биир түүн тонкорун кэтгэнэ, сарсынгы күнүгэр ыраас этин ыйаанынын аахсыллара. Холобур былышының үрдүк уойуулаах 1-гү суюргаах эт киилэктэ 280, 2-с суюргаах 270, котох эт 250 солкуубайга, сыйгы эт 210 солкуубайга тутуулубута.

Этээ 210 солкуобайга тутуулсуга.
Онтон быйыл анал дуогабарынан сүүнүү экзанаан интэр ханаайыстыбалартан (дьонтон) тыныннаах ыйваанынын 1-гы суритаацы - 140, 2-ни - 135 солкуобайга тутуллар буолла. Ону этигэр танааран, 2,19 кофициенцийнан сүйтгэх тахха, кийлэ ыраас эт сывшата 325 солкуобайга тахсар. Ол эбэтэр былырыннытгани кийлэгээ 45 солкуобайынан улаатгар. Урукку курдук сүүнүүгүн елтэгээр баран конвеер устун багыспаккын, бирикэлээн, тонгорон, сарсынгынтыг гаркуруустаан, ыйгатан эрэйдэммэжкин. Буюунацаа

Сүйнэхийн шийтгэлийн да бутэвчин

Маны таңынан 2011 сынаахха аўзальлыбыг
герефорд боруода сүөнүнү нитиини тохтотон,
дьонги 5 сыл толуургэ бөлжохтоон атылаанын
туунан күпсөтгилэр. Билигин барыта 177, ол
иңиттэн, 92 улахан, 30 ныирэй баалтар эбиг. Кэгит
күөл хотоно, бааынната сана тэрниэр ИП-ларга
үүн бөлжохко атылаанар буолбут.

үү. Сүөһүлээр кэллэхтэринэ, Мяндаажай хотонугар кыстыахтаахтар. Керүүтүн "Мяндаажайы" ТХПК ынынар. Толебүүрүн 100 тыйнычча солкуобай төлөнөр чэбдигирдии программатыгар киллэрэн оногорого сайылыкка тахсыыга болм оболоох ынабы ылар усулубуйалара олохтоммут. Оинук атыылаңарга бэлиэр 138 сайаапка киирбит. Түүнан бэйэм санаабын

Бу дъаңал туунан үлдээтийн. Кырдыгынан этгэхээ, мин колни сүөһүнэн үлүүхүүнү утaran, залбхэс суруйдум. Ол эрээри, бу дъаңалы себүлээтийн. Төв дийтэхээ, бу ханийк эр Австрия, эбэтэр калмык сүөһүлээр буолбатхгар. Кэм чугас Красноярской, балачча тымнылаах Сибирь сүөһүлээрээ. Ол юнис сылга кырата 5-6 тышыныча киилэ үүту биэрэр кынхтаах элийтэ кылаастаах племенной ынахтар. Аны хас ыйдаах уулаахтарын реигтениин бывааран көрөллөр үү. Онон 100% торуур тингээлээр колиэхтэхтээр. Оссө айаны тулуйохтара суюба дийн, эрээ торууллэри ылбагтар үү. Бу тингээлээр кырата 10 салытыхтарын сөп. Айылыгын кыйдаахха, сылга 3-4 тонна үүту биэрэхтээрээ. Аны дус ныирэйдэрин улууска тарбатан, атыры обус тохуннааха, төхө барыны биэрэхтэрийн авсан тэр уустук. Аны турган сываналарын ангарыг гарынчнаар учугэй бөж буоллаца дии. Дээ, ол

иин, ити сүөһүлэри цэвэлжнын сөн дийсэн.
Ити курдук бырабылышниа күбүнгү эг-үүт
сыанатын бынааран, ити ахтыллыбыг
иитиннэрийнэри кытта собулэхэн үзэгин
тумукеээз.

Иван ПОНОМАРЕВ



Красно-пестрый пух бороды

Маны таңынан биир олус соңун, интэризжинэй дыала туһунаң ийнтихэнэрий, ыйыгаланы буолла. Улууспуугар сүүһү ахсаанын элбэгтэр, боруодатын түпсарар ийнгүй, дьоннор (баанынайдар) сайаапкаларынан, Красноярской кырайтган баар, 200 төбо уулаах элита кылаастаах краснопестрай боруода тингээлэри атышнаан азаларга юлзэтийни мыттыллыбыт. Биир тингээ сыйната ботучу- 90 тыңынча солкуобай үү. Онтон сыйнантын 50%-ын уопна азалар ороскуотун Тыа ханаийстыбатын министристибээ төлүүргэ собүүгүйнэх курдук

Сантехника

БУЙҮН САНА КИНИГЭТЭ

комитета по научно-исследовательской работе Академии наук Башкирии профессору В.А. Платонову и научному руководителю - кандидату наук А.Н. Сабирову.

Кинигээ Ага дойду, Яноши мишилари-
старын утары сэргиөтэрэ Чурапчы
буюуннара Ийз дойдугарын
комусынгир сая-саяах тутан
оксууулара извиликтэринц бирдии
киниятн сийини суруллар. Иван
Михайлович Павлов, бойжэ Ага дойду
Ууласрингин кыгылышаа бухалтүрэн
ор сыйлах мусулт матьрыккага,
буюуннар тус акпышыара, бу пизмүү
сурулубут кинигээрги чакчылар,
архызын матьрыккагаштара
түннаныштыннылар. Ааптар, кинигээ
ононулуутугар ой-санна укуут
убулебен улусунут уруасу беңьшылар
С.И. Яковлевка, онуткин оройон дынун
учуоглуурга күүс-кеме булбуу
яланынгизер. Арзылахан - А.Т.
Карсановка, Кылаштаан - Н.Д.
Скребинка, Мутудайтаан - Т.С.

Балыкчан ыйын 2 күнүгөр, улус дъяначтаптын ажасбай салыштар Аңа дойту улуу сиринин қыттышында, П.А. Ойнунуссай бирюмайылтин луурета, "Хотуту сүлүс" уорыкан кавалера И.М. Павлов "Чуранчылар Ийә дойту комүскөлигөр" юнигэтии сурохжиниз буслан ааста. Кырдаабас салышат уерүүгүн үйлестүгө, кинизни редакциянын таңааттарбыг улуспүт биир басчор сурумальына А.М. Слепцов, июнионкөргөртөн үү, тывыл ботэрчинэро, дъяначта салайааччылара, июшишок балыкчыларга күлон жүрдө түшүрүн этиштор. Иван Михайлович уонеий 43 юнигэлдигээн 26 суройтуу Аңа дойту Улуу сиринизэр ажаммынга бу мөнкүзү булаадын. Тэрэниши улустасаңы юни-



СЖЕНДРИНСКЭЙ

Сэргэх дыанал

ПОЛИЦИЯ ОТДЕЛА УОПСАСТЬЫННАЙ БЭРЭЭДЭК ТҮҮГАР

Атырдах үйин 31 күнүгээр Чурагчы улуулунчылык полиции отделын личийн салбагар, буслагар турар Уорх-билин күнүгээр уонна бывбар ининсөйи хамшигччын соконуу көнүгээ сух ыльтышырын ининтэй түннинчаха инструкцияж, бирисж азьылыша, Инициаторинин удуус погончыга генеральнын майтайт солбуюаччы, ис дынала уорганин майора И.Д. Синобоев захта. Лично салтнал эхлийнээрэг билин күнүн тэрөөний ыльтышахтаах сирийн борзбирсливэрэг, тизжинийн юликтин-барыгын, дэснго, оюулого мөтэй, кутталы үсүүлэлтийн хамчны ярга сорудахтаат. Бывбар ыльтышахтаах нахилюкзэргээр ант эзэнтийнээзээх сотрудникин аянч, эзэнтийнээзээх сыйнчинаах туслах инструкцис борилсан.

Маны таңынад, И.Д. Синобоев суултууларын биринийнээх, угүү субастаахын үзүүлнүүр сотрудникгар: сүнгэл кутталы сух буслуу регистрационной-экзаменационной группе инспекторыгар, полиции старшия лейтенантыгар И.И. Скребинчи, полиции участковийчарыгар И.Н. Варзамовка, Э.Л. Ефремовыа, И.Г. Захаровка, ДПС ОГИБДД инспекторыгар А.А. Нестеровка, В.И. Тимофеевка, итини энэ балырыннинтэн сафчан, тэрэлтэргэн хомуулсан үзүүлнүүр "Норуот дружиинистарын" салайзаччыгар С.И. Ниютинийг истин түшүүрдэх маасгал сурултары туттартаат.

Чурагты ненининги байылтыга С.А. Сарыдаев, ис дынала уорганиннин сотрудниктарыгар сэрэхээх он эзэрийн олус эзэнтийнээзэх үзүүлэгээр сийнини, тус-алхамтуургар, дэлхийн корзэттерийн эзэх-эзэхэд сыйнчылыг байараан билүүрүү.

Семен ЖЕНДРИНСКЭЙ.



ОГИБДД инспектора И.И. Скребин угүү субастаах үзүүлнүүн махтал сурук ылаа.



Норуот дружиинистан салайзаччы С.И. Никитин махтал сурук тутаа.

2015- Rossияба литература сила

АТЫРДЬАХ ҮЙЫН САНА КИНИГЭЛЭРЭ

Рафаэль Бабатайысай, Арчылан «Алмаас уонна хара дъай» сэхнүүрэгээр аасылт үзүүлэх 60-80 сүүлчүүр комуустех Ашагыга, алмаанын айхаламмийт Айхыга, Анаабырга, Депутатскойга, Мирээгээ, Томмоюу, Оймекенгэ халыг харын түүлүүр сиртэн хостогор баагаа уголийн колбигт арас дынгүүдээх дэонглоо ойнчилж. Алмаас күлүмүрдээс чадылаа зан дойдууд үрдүүн бар дэснээ, абылтын дэдэни, күнүү тиас сородор харах уутуулчилгар хара дынгүүдэх дынгүүрээ төхөөрөнчийн бу кинигэлээн билэхэд.

Үгүүс амьтчын кутун түнүүт сурччыны Татьяна Находкина «Билинин юм

прозатын» серийнан «Отох ини еслег» дээр сага юнгэтигээр эзбэх сагчах сух эзэрий, куучсон ис санчахаах, бүгүүр үүчинт тываа сирийн дээлүүт олгуун сырчлагар. Маннаа аастуур сэрийн юмин сафчан доёрдоноо, таптал, бий-бийээ сыйнин ногуу аагтар сиэр-майгы арас тутгынчин сыйнчылык туроо, дын он психологийн аарыгар, онуу сорго соччалыгийн кынчалуулары газрын аарыгар.

Кини дорубуйнага ийрүүтэй, айын айынтыгынтан, слоубин укулагыгынтан, тоёо хамсанырьттан, тулаалтын эзгэлтийн улаан тутуултуураах динилор. Александр Ахременко уонна Борис Иванов «Дорубуйн – бэйзэг илнгээр» дээр

кинигэлэрийн чол буулуга, эти-сийин чөбенгирдинг, ис уорганин ыраасланынга, нынэрбо тийнтийн уоскуутууга, сөнке тывынынга ола, түннинчаха сүбэлэрэ кирицээр. Органын киргийнээни, шилж дэлгэнчилжсан муруунчынаа дорубуйнагын юбирийн, онон хайлах ыраасланынхаа собүүн бу кинигэлээн билэхэд.

Кини баязар сүрээн абылтын Сахабын сирийн бийр маны айынчилж дойчуута «Амга – жемчүзийн Якутия» дээр альбом дээдээнээх сыйнчинаах, сутунчахаа байурдах, ыралс уулзах Аммо юро жынын энэхүү аарыгар. Бу альбом тэтгээдийн сарланчилжсанынханын кынчалуулж, чарашаар, кини эрэ дуунчын кынчалуулж, тэдрийн айылцаа юрэ костуулэрийн умсугуттар.

«Лаја үерзиний» серийнан Суорун Омодоюн «Бэчэх бергэнээтэй» дээр кинигэлтийг ислин-сэмий, ардын гар көрдүүс, угүээс сирдинир, сиэрэг-майгыга үүрэгтэр тэтгэх юнсэннор кирицээр.

Усуптаах педагог обону ингээччи Клавдия Васильева «Тыя сафчылгар» дээр мульти курдук кини эрэ коро олборуух дээрээжсон ойнчилжсан тэтгээдийн огуурчилж, ыралс уулзах Аммо юро жынын энэхүү аарыгар. Бу альбом тэтгээдийн сарланчилжсанынханын кынчалуулж, чарашаар, кини эрэ дуунчын кынчалуулж, тэдрийн айылцаа юрэ костуулэрийн умсугуттар.

Марианна Тыртыкова



ДОРУОБУЙН
БЭЙН
ИЛИИГЭР



